



**FOND MEMORIJALA**

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

**MEMORIAL FUND**

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

**BROJ PROTOKOLA:13-23-168/17**  
**BROJ JAVNE NABAVKE: 19**

**TENDERSKA DOKUMENTACIJA**  
**IZRADA I UGRADNJA ELEMENATA ZA VIZUALIZACIJU U**  
**MULTIMEDIJALNOM CENTRU KOVAČI**

**PONOVLJENI POSTUPAK KONKURENTSKOG ZAHTJEVA**  
**JAVNE NABAVKE**

**Sarajevo, maj 2017. godina**



## FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

## MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

Broj: 13-23-168/17  
Sarajevo, 12.05.2017. godine

### UGOVORNI ORGAN

FOND MEMORIJALA

Širokac 22

71000 Sarajevo

IDB:4200305180002

Web stranica: [www.dasenezaboravi.org.ba](http://www.dasenezaboravi.org.ba)

---

NAZIV PONUĐAČA

---

ADRESA PONUĐAČA

### **PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – “Izrada i ugradnja elemenata za vizualizaciju u Multimedijalnom centru Kovači” - ponovljeni postupak**

U ime Fonda memorijala Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ugovorni organ), pozivamo Vas da dostavite ponudu u ponovljenom postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku radova – “Izrada i ugradnja elemenata za vizualizaciju u Multimedijalnom centru Kovači”. Procedura javne nabavke obaviti će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon), podzakonskim aktima, koji su na snazi, i ovom tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: TD).

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od sekretara Komisije za javne nabavke: Amra Muminović, tel.: 033 252 215.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti sa portala Agencije za javne nabavke (*e-nabavke*). Sva komunikacija sa ponuđačima će se obavljati u formi i na način definisan u sistemu *e-nabavke*. Za TD se ne plaća novčana naknada.

Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH, nema privrednih subjekata, koji su isključeni iz postupka javne nabavke, zbog postojanja sukoba interesa.

Redni broj nabavke je 39; referentni broj iz Plana nabavki je 19 ; broj postupka 13-23-168/17; obavještenje objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 12.05.2017. godine, te na web stranici Ugovornog organa.

Vrsta postupka javne nabavke: konkurentski zahtjev za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost nabavke: **25.640,00** KM bez PDV-a.

Vrsta ugovora javne nabavke: radovi

Nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.



## FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

## MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

### PODACI O PREDMETU NABAVKE

#### 1. *Predmet i uslovi nabavke*

1.1. Predmet ovog postupka su radovi – *Izrada i ugradnja elemenata za vizualizaciju u Multimedijalnom centru Kovači*, na osnovu potreba Ugovornog organa, predviđenih u budžetu/finansijskom planu za 2017. godinu.

1.2. Oznaka i naziv iz JRJN: 31523200-0 – znakovi sa stalnim obavještenjem.

1.3. Predmet nabavke je izrada i ugradnja elemenata za vizualizaciju u Multimedijalnom centru Kovači, prema projektu i predmjeru radova, datim u prilogu tenderske dokumentacije.

1.4. Mjesto izvođenja radova je Multimedijalni centar Kovači, ul. Širokac br.1, Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo.

1.5. Rok za izvođenje radova je 60 (šezdeset) kalendarskih dana, od dana obostranog potpisivanja ugovora.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovornu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovornu kaznu, ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

#### 2. *Uslovi za učešće i potrebni dokazi*

2.1. Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljiti minimalne kvalifikacione uslove, propisane članom 45.-51. Zakona, koji se odnose na:

- ličnu sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) Zakona;
- pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti, koja je u vezi sa predmetom nabavke, a u skladu sa članom 46. Zakona;
- ekonomsku i finansijsku sposobnost ponuđača u skladu sa članom 47. Zakona;
- tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača u skladu sa članom 48. stav (2) Zakona.

2.2. Ponuđači, uz ponudu, trebaju dostaviti dokumentaciju, kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene tačkom 2.1 konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, i to:

a) U svrhu dokazivanja lične sposobnosti ponuđač treba dostaviti izjavu, ovjerenu od strane nadležnog organa, u skladu sa formom, koja je prilog konkurentskog zahtjeva kao **Aneks 3**. Ponuđač, kojem bude dodijeljen ugovor, dužan je, u roku od 5 (pet) dana, dostaviti dokumente iz člana 45. stav (2) Zakona, kojima dokazuje vjerodostojnost date izjave, odnosno ispunjenje uslova



## FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

## MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

definisanih tačkom 2.1 pod a). Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude. Za tačku a) iz stava (2) član 45. Zakona, nadležan je Sud BiH.

b) U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru, u zemlji, u kojoj je registrovan, ili obezbijediti posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa, kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

**Dokument 1:** Aktuelni izvod iz sudskog registra, ID i PDV broj.

c) U svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđač je dužan dostaviti izjavu, ovjerenu od strane ovlaštenog lica ponuđača, u skladu sa formom, koja je prilog konkurentskog zahtjeva kao **Aneks 4**, i obične kopije dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje uslova postavljenih u tački 2.1 pod c), a koji su u skladu sa članom 47. Zakona. Ponuđač, kojem bude dodijeljen ugovor, dužan je u roku od 5 (pet) dana, dostaviti dokumente definisane ovom tačkom, a kojima dokazuje vjerodostojnost date izjave. Dostavljeni dokumenti trebaju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

**Dokument 2:** Potvrda Centralne banke BiH

d) U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan dostaviti spisak izvršenih ugovora, minimalno 2 (dva) u posljednjih 5 (pet) godine, čija je složenost ista ili slična predmetnim radovima (izrada i postavljanje znakova, panoa i sl.) i čija zbirna vrijednost nije manja od vrijednosti predmetne nabavke, uz potvrdu, koju daje druga ugovorna strana o njihovoj uspješnoj realizaciji. U slučaju da se takva potvrda, iz objektivnih razloga, ne može dobiti od ugovorne strane, koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde osiguraju.

**Dokument 3:** Spisak minimalno 2 (dva) izvršena ugovora, čija je ukupna vrijednost jednaka procjenjenoj vrijednosti ove nabavke (referenc lista) i dvije potvrde za iste ugovore, gdje je predmet radova sličan ili isti predmetnim radovima (izrada i postavljanje znakova, panoa i sl).

2.3. Ukoliko Ugovorni organ bude imao sumnje o postojanju okolnosti vezanih za ličnu sposobnost ponuđača, isti će se obratiti nadležnim organima s ciljem pribavljanja potrebnih informacija u predmetnom postupku.

2.4. U skladu sa članom 45. stav (5) Zakona, Ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od 3 (tri) godine, prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora, koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine.

2.5. U slučaju da se u ponudi ne dostave dokazi iz tačke 2.2 ove TD, ili se ne dostave na način kako



## FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

## MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća, zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.

2.6. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, Ugovorni organ će odbiti ponudu, ukoliko je ponuđač, koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku Ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši utjecaj na neki postupak ili odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to, i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku javne nabavke. Ponuđač je dužan, uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu izjavu ponuda će biti odbačena. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (**Aneks 5**).

### 2.7. Garancija za dobro izvršenje ugovora

2.7.1. Ponuđači su dužni dostaviti pismenu izjavu ponuđača da će u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana potpisivanja ugovora dostaviti:

- bezuslovnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom trajanja garancije do potpune realizacije ugovora;
- i pismenu izjavu ponuđača da će u roku od 10 (deset) dana nakon internog tehničkog prijema radova dostaviti:
  - garanciju u vidu mjenice i mjenične izjave u iznosu od 5% od vrijednosti izvedenih radova sa PDV-om za kvalitet izvedenih radova sa rokom trajanja od 2 (dvije) godine plus 30 (trideset) dana.

2.7.2. Garancije za uredno izvršenje ugovora i kvalitet izvedenih radova, trebaju biti dostavljene u formi koja je sastavni dio TD kao **Aneks 7**.

2.7.3. Garancije za uredno izvršenje ugovora i kvalitet izvedenih radova dostavljaju se u originalu. Garancije ne smiju biti ni na koji način oštećene (bušenjem ili sl.) jer probušena ili oštećena garancija se ne može naplatiti.

Ukoliko garancije za uredno izvršenje ugovora i kvalitet izvedenih radova nisu dostavljene na propisan način, shodno uslovima iz TD i u roku propisanom ovom TD, zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavnim.

Ukoliko ne nastupi niti jedan od slučajeva, koji bi zahtijevao realizaciju garancije za uredno izvršenje ugovora i kvalitet izvedenih radova, ugovorni organ će, po isteku rokova, na koji su izdate bankovne garancije, izvršiti povrat dokumenata, koji predstavljaju garanciju za uredno izvršenje posla i kvalitet izvedenih radova, prema uslovima iz ugovora.

2.7.5 U slučaju da Ponuđač traži avans, dužan je dostaviti mjenicu sa mjeničnom izjavom na ime obezbjeđenja avansnog plaćanja, 10 (deset) dana od potpisivanja ugovora, sa rokom važnosti: 30 (trideset) dana, od obavijesti o završetku radova. Također ponuđač, koji traži avans dužan je u ponudi dati izjavu da traži avans. Visina avansa je maksimalno 30% od vrijednosti ponude.



## FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

## MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

2.7.6. Povrat ili zadržavanje garancije za dobro izvršenje ugovora i kvalitet izvedenih radova vršit će se u skladu sa Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora.

### 3. *Zahtjevi po pitanju jezika*

3.1. Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija, uz ponudu treba biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

3.2. Izuzetno, dio priložne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju obavezno se prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen.

### 4. *Priprema ponude*

4.1. Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

4.2. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i treba biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi trebaju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Ponuda se čvrsto uvezuje, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelove ponude, kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl., koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude trebaju biti numerisane, na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela TD i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl., koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

4.3. Ponuđač dostavlja ponudu u originalu i ista treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti, sa pečatom i potpisom ponuđača, te imenom i adresom ponuđača. Ponuđač može, do isteka roka za dostavu ponude, dostaviti izmjenu ili dopunu svoje ponude. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude.

4.4. Ponuđač može, do isteka roka za dostavu ponude, pisanom izjavom odustati od dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

4.5. Ponuđač može napraviti spisak informacija, koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Obrazac je dat u **Aneksu 6** TD. Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih podataka, smatra se da iste nema i njegova ponuda, po tom osnovu, neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke, koji se, u skladu sa članom 11. Zakona, ne mogu proglasiti povjerljivim, Ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.



## FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

## MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

### 5. Način određivanja cijene ponude

5.1. Ponuđač izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM). Cijena ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih broičano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

5.2. U cijenu ponude, bez obzira na dodatnu vrijednost, trebaju biti uračunati svi troškovi, s tim da se popusti posebno navode, u koloni posebno naznačenoj u Specifikaciji iz **Aneksa 1 i 2** ove TD. Uz cijenu ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00. Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u Specifikaciji iz **Aneksa 1 i 2** ove TD, smatrat će se da nije ponudio popust. Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

5.3. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i ne može je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

5.4. Cijena ponude je nepromjenjiva u toku trajanja ugovora, osim u slučaju promjena vezanih za zakonske obaveze, o kojima je ponuđač obavezan obavijestiti Ugovornog organa.

### 6. Kriterij dodjele ugovora i cijena

6.1. Kriterij za dodjelu ugovora je **najniža cijena** (član 64. stav (1) točka b) Zakona).

6.2. Ugovorni organ, će u svrhu poređenja ponuda, primijeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("*Službeni glasnik BiH*", broj 103/14). U svrhu poređenja ponuda, Ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 10%, za ugovore koji se dodjeljuju u 2017. i 2018. godini.

6.3. Domaćim ponudama se smatraju ponude, koje dostave pravna i fizička lica sa sjedištem u BiH i kod kojih je, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora, porijeklom iz BiH. Za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, ponuđač će dati izjavu u **Aneksu 1**. Ugovorni organ zadržava pravo provjere i naknadnog zahtijevanja dokaza o uživanju preferencijalnog tretmana, kada to bude neophodno.

### 7. Period važenja ponude

Period važenja ponude je 60 (šesdeset) dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

### 8. Način dostavljanja ponude

8.1. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

Kanton Sarajevo, Fond memorijala Kantona Sarajevo, Širokac 22, 71000 Sarajevo.

8.2. Na koverti treba biti naznačeno:



## FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

## MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

- a) naziv i adresa Ugovornog organa;
- b) naziv i adresa ponuđača (u gornjem lijevom uglu koverte);
- c) evidencijski broj nabavke;
- d) naziv predmeta nabavke;
- e) naznaka "NE OTVARAJ".

### **9. Rok za dostavljanje ponuda i otvaranje ponuda**

9.1. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25.05.2017. godine u 14:00 sati. Javno otvaranje ponuda obaviti će se istog dana, 25.05.2017. godine, u 14:05 sati, u Sali, na adresi Ugovornog organa navedenoj u tački 8.1.

9.2. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači, koji ponude dostavljaju poštom, preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

### **10. Obavještenje o dodjeli**

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, bit će dostavljena ponuđačima najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

### **11. Zaključenje ugovora i podugovaranje**

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz TD, prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima. Ponuđaču je dozvoljeno podugovaranje, u skladu sa uslovima propisanim članom 73. Zakona. Ponuđač, koji ima namjeru podugovaranja dužan je, u obrascu za ponudu, navesti naziv podugovarača i/ili dio ugovora, koji namjerava dati u podugovor (najmanje jednu od dvije informacije) čime je izrazio namjeru podugovaranja.

### **12. Informacije o zaštiti prava ponuđača**

U slučaju da je Ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, ponuđač ima pravo uložiti žalbu Ugovornom organu, u pisanoj formi, na način i u rokovim propisanim članovima 99. i 101. Zakona.

### **13. Nacrt Ugovora**

Sastavni dio ove TD je Nacrt ugovora, u koji su uneseni svi elementi iz TD. Ponuđači su dužni, uz ponudu, dostaviti Nacrt ugovora, u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora.

### **14. Neprirодно niska ponuđena cijena**

14.1. U slučaju da Ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirодно niskoj cijeni ponude, ima





## FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

## MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tendrske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprivredno niske cijene ponude.

14.2. Po prijemu obrazloženja neprivredno niske cijene ponude, odluku će donijeti Ugovorni organ i o tome obavijestiti ponuđača u pismenoj formi.

14.3. U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje, iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti izvesti radove po toj cijeni, Ugovorni organ takvu ponudu može odbiti.

### 15. Ostale informacije

15.1. Sve potrebne informacije, u vezi sa TD za predmetnu nabavku, mogu se dobiti od kontakt osobe Amra Muminović, na telefon 033 252 215, u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.

15.2. Ugovorni organ zadržava pravo da zatraži od ponuđača naknadno pojašnjenje ponuda, a u skladu sa Zakonom.

15.3. Učesnici u postupku javne nabavke, ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za vlastite potrebe niti proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, crteže, nacрте, modele, uzorke, kompjuterske programe i dr.), koji su im stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli, na bilo koji način u toku postupka javne nabavke.

15.4. Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, Ugovorni organ će, po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumenta u skladu s članom 68. stav (3) Zakona, sa izuzetkom informacija ponuđača označenih kao povjerljive.

15.5. Ugovorni organ je obavezan provjeriti računsku ispravnost ponude. Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude, bez obzira na dodatnu vrijednost, navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude, u ponudi ne odgovaraju metodologiji definisanoj u vezi sa načinom određivanja cijene iz ove TD, Ugovorni organ ih ispravlja u skladu sa tako propisanom metodologijom.

15.6. Ugovorni organ ispravlja i druge računске greške u obrascu za cijenu ponude i obrascu za dostavljanje ponude. Kada cijena ponude, bez obzira na dodatnu vrijednost, izražena u obrascu za cijenu ponude, ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodatnu vrijednost, koja je izražena u obrascu za dostavljanje ponude, važi cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude.

15.7. Odgovor ponuđača na zahtjev za prihvatanje računске greške sastavni je dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponude.



## 16. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, elektronskim putem u roku i na način propisan Zakonom.

U ime Ugovornog organa – Komisija za Javne nabavke:

Indira Bihorac, predsjedavajuća Komisije

Za Fedina Ljubunčić, član Komisije

Mirsad Delalić, član Komisije

## Aneksi i prilozi:

Slijedeći Aneksi/prilozi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

Anex 1: Obrazac za dostavljanje ponude

Anex 2: Obrazac za cijenu ponude

Anex 3: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona

Anex 4: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona

Anex 5: Pismena izjava iz člana 52. Zakona

Anex 6: Povjerljive informacije


Anex 7: Garancija za uredno izvršenje ugovora

Prilog 1: Obavještenje o nabavci

Prilog 2: Nacrt Ugovora

Prilog 3: Nacrti



  
Suad Zijadić, v.d. direktora Fonda memorijala

## OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Broj nabavke: 13-49-168/17

Broj obavještenja na Portalu javnih nabavki: \_\_\_\_\_

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## UGOVORNI ORGAN:

Naziv ugovornog organa	<b>Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida</b>
Adresa	<b>Širokac br. 22</b>
Sjedište	<b>71 000 Sarajevo</b>

**PONUĐAČ:**

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.*

Naziv ponuđača	
Adresa	
Sjedište	
IDB/JIB	

**KONTAKT OSOBA:**

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	

**IZJAVA PONUDAČA**

*(Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.)*

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. \_\_\_\_\_ (broj nabavke koji je dao Ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za **radove**, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji i kriterijima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je \_\_\_\_\_ KM  
Popust koji dajemo na cijenu ponude je \_\_\_\_\_ KM  
Cijena naše ponude, sa uračunatim popustom je \_\_\_\_\_ KM  
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) \_\_\_\_\_ KM  
Ukupna cijena za ugovor je \_\_\_\_\_ KM

U pogledu avansa izjavljujemo da potražujemo sljedeću vrijednost (ZAOKRUŽITI):

a) Avans 10%

b) Avans 20%

c) Avans 30%

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% vrijednosti ponuđenih roba za izvršenje ovog ugovora je iz BiH/**50% radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora o nabavci radova, su rezidenti Bosne i Hercegovine**, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

*(Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.)*

5. Ova ponuda važi \_\_\_\_\_ (broj dana ili mjeseci se upisuju i brojčano i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima), računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (datum).

6. Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

7. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se: dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti, koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

**OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA**

---

*(ime i prezime)*

---

*(potpis)*

---

*(mjesto i datum)*

M.P.

Uz ponudu je dostavljena sljedeća dokumentacija:  
*(Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih)*

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – RADOVI

Naziv ponuđača: \_\_\_\_\_

Ponuda br. \_\_\_\_\_

Napomena ponuđačima:

U svim slijedećim stavkama, uz uvažavanje opisa u samoj stavci, podrazumjeva se nabavka, isporuka do gradilišta i montaža materijala, uključujući sve potrebne operacije, sav potrebni montažni materijal, kao i svi pripremni i završni radovi uključujući čišćenja i odnošenja viška materijala.

Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim BiH propisima i pravilima struke za ovakvu vrstu radova. **Sav materijal mora biti atestiran od strane Instituta za standardizaciju BiH, odnosno odgovarajućih pravnih subjekata i imati prateću dokumentaciju na jednom od službenih jezika BiH.**

Opis stavki, količine i materijali dati su u predmjeru radova. Materijali su prema izboru projektanta i investitora. Za pozicije u kojima je naveden proizvođač materijala ponuđači, u skladu sa članom 54. stav (10) Zakona o javnim nabavkama, mogu ponuditi ekvivalent, a u skladu sa zahtjevanim tehničkim karakteristikama. Ponuđač je obavezan u slučaju nudiženja ekvivalenta navesti koji materijal nudi te za svaku navedenu poziciju i dijelove pozicije uz ponudu dostaviti kataloške listove i ateste o kvalitetu ponuđenog materijala kojima dokazuje da su ponuđeni proizvodi ekvivalent proizvodima traženog kvaliteta ili navedenog referentnog proizvođača i da se mogu ugrađivati za tražene pozicije Kataloški listovi moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH.

**MULTIMEDIJALNI CENTRA SŠM KOVAČI - VIZUELIZACIJA  
PREDMJER RADOVA**

Red. br.	Opis radova	Jed.mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1	<p><b>GLAVNI INFO PANO</b> Izrada i montaža INFO PANO B, ulaz u kompleks. Pano se postavlja u zatravljenoj površini uz zid.</p>				
	<p><b>Gradevisni radovi:</b> Ručni iskop zemlje za temeljnu stopu po nacrtu. Betoniranje temeljnje stope – stuba, AB MB30. Stub iznad terena 35x15 cm u četverostranoj oplati. Visina stuba iznad terena prilagođava se poziciji. Nabavka i opločanje vidnog dijela stuba – paljeni granit, kamene ploče d=30,0 mm u odgovarajućem flex.ljepilu.</p>				
	<p><b>Bravarski radovi:</b> Info pano sastoji se od dva dijela; dio sa nazivom objekta i dio za montažu plakata manifestacija. Kompletne konstrukcije se montira na osnovni horizontalni nosač – kut.profil 100/50 mm, inox mat. Horizontalni nosač pričvršćen je za konstrukciju u betonskoj stopi – NP40x40x2,5mm prema nacrtu. Oba dijela info panoa čine cjelinu uokvirenu profilom NP100x50x2mm po datom dizajnu. Dio sa nazivom objekta čine dva kaljena stakla d=10mm, razmaknuta za debljinu slova cca 10mm. Sve pričvršćeno spojnicama – inox mat. Slobodni rub zatvoren lim flahom d=2mm – inox mat – detalj. Dio za montažu plakata čine dva kaljena stakla d=10mm razmaknuta cca 10mm. Stakla su gore i dole povezana flahom 25x10 i 30x2 mm i čine pano. Donja kopča je oslonjena na profil 30x50 mm – inox. Pano je na konstrukciju spojen rotirajućim kopčama. U razmaku između stakala postavlja se ploča od transparentnog akripola d=6mm – montaža plakata. Donji dio ispod je žaluzina, flah 50x5mm – inox mat.Kroz središte</p>				



	žaluzine prolazi puni profil []14mm sa komadima cijevi, inox mat – distanceri žaluzine.				
	<b>Izrada teksta i osvjetljenja:</b> Na dijelu sa nazivom objekta, montira se zadani tekst od rezanih slova, pozitiv d=10mm – kromirano. Na oba dijela po okviru i rubu stakla obostrano, montira se traka sa rasvjetom – led diode sa ožičenjem i izlazom za napajanje sa interne rasvjete. Okvirni profil se završno boji plastificiranjem sa odgovarajućim predradnjama u tonu po Ralu. Sve raditi po nacrtu i dogovoru sa projektantom.				
	Dim: 205x200x10 cm	komplet	1		
1.1.	<b>INFO PANO</b> Izrada i montaža INFO PANO A ulaz u kompleks. Pano se postavlja u zatravljeni dio uz zid.				
	<b>Grđevinski radovi:</b> Ručni iskop zemlje za temeljnu stopu po nacrtu. Betoniranje temeljne stope – stuba AB MB30. Stub iznad zone terena u odgovarajućoj četverostranoj oplati. Visina stuba iznad terena se prilagođava poziciji. Nabavka i oploćanje vidnog dijela stuba – kamene ploče d=30mm u odgovarajućem fleksibilnom ljepku.				
	<b>Bravarski radovi:</b> Info pano je cjelina uokvirena profilom NP100x50x2mm prema datom dizajnu. Kompletne konstrukcije se montira na osnovni horizontalni nosač – kut. Profil 100/50mm inox mat. Horizontalni nosač je pričvršćen za konstrukciju u betonskoj stopi NP40x40x2,5 prema nacrtu. Dio za montažu plakata čine dva kaljena stakla d=10mm razmaknuta cca 10 mm. Stakla su gore i dole povezana flahom 25x10 i 30x2 mm i čine pano. Pano je na konstrukciju spojen rotirajućim kopčama. Donja kopča je oslonjena na profil 30x50mm inox. U razmak između stakala postavlja se ploča od transparentnog akripola				

	d=6mm – montaža plakata. Donji dio ispod je žaluzina, flah 50x5mm - inox mat. Kroz sredisnji dio žaluzine prolazi puni profil []14mm sa komadima cijevi, inox-mat – distanceri žaluzine. Na gornjem dijelu okvirnog profila montira se obostrano traka sa rasvjetom – led diode sa ožičenjem i izlazom za napajanje sa interne rasvjete. Okvir profil se završno boji plastificiranjem sa odgovarajućim predradnjama u tonu po Ralu: sve raditi po nacrtu i dogovoru sa projektantom.				
	Dimenzije 85x200x10	kom.	1		
2.	<b>POSTOLJE ZASTAVA</b> Izrada i isporuka – POSTOLJA ZASTAVA. Postolje se sastoji od dva dijela; baza postolja i nosači za jarbole – pet komada. Bazu čine; osnovni okvir . Stopa, NP40x40x2mm. Međukonstrukcija NP80x40x2mm . Uokvireno sa tri strane čel. limom d=5mm sa tri strane šupljina zatvorena šanc limom 1mm – demontažna maska. Šanc -kvadrat. Nosači jarbola su pet identično povijenih cijevi. Cijev fi 48 mm (vanjski p.) inox mat. Na donjem dijelu savijenog komada, podužno po osi je flah koji se umetne u prorez u limu baze i zavari. U gornjoj zoni nosači su povezani – flah inox mat. Na gornjem limu se montiraju led svjetiljke 5 kom. Ožičeno i završeno utikačm na kraju, l=1m. Svi dijelovi od čelika - crna bravarija, završeno se boje plastificiranjem sa predradnjama po Ralu: Sve raditi po nacrtu i dogovoru sa projektantom.				
	Dimenzije: 124x43x13cm + nosači jarbola	kom	2		
3.	<b>NATPISI NA PROSTORIMA – INTERNA ULICA</b>				

	<p>Izrada i montaža – <b>PANO SA NAZIVOM PROSTORA.</b></p> <p>Pano se sastoji od podkonstrukcije i dvije ploče. Podkonstrukcija se formira kao slovo T od NP30x30 i U15x30mm i montira se na osnovnu konstrukciju portala – kraćim dijelom U profil. Na podkonstrukciji se obostrano montiraju ploče sa tekstom, šarafima sa završnom kapom – inox mat. Ploče formirane od Fundermaxa ili Trespa d=6mm. Ploče su u dvije boje: Fmax bež0624 i zeleno0611. Montaža na jednu podkonstrukciju dva kolora. Podkonstrukcija završno bojena plastificiranjem sa odgovarajućim predradnjama u tonu po Ralu: Na slobodni dio podkonstrukcije – konzola, gore i dole montira se traka sa rasvjetom – led diode sa ožičenjem i napajanjem iz stropa prostora u portal.</p>				
	<p><b>Rezani tekst:</b></p> <p>Na ploči se izrezuje zadani tekst u odabranom fontu mala slova – digitalnom tehnikom, negativ. Raditi po nacrtu i dogovoru sa projektantom. Odobrenje kompletne realizacije definiše uzorak.</p>				
	Dimenzije 50x30x4,2 cm	kom	6		
4.	<b>NATPIS NA PROSTORIMA – INTERNA ULICA</b>				
	<p>Izrada i montaža - <b>PANO SA NAZIVOM PROSTORA.</b> Isto kao stavka 3 samo pano ima dodatni tekst. Izrezani tekst se montira na ploču, pozitiv. Slova se izrezuju od istog materijala kao ploča</p>				
	Dimenzije 50x30x4,2 cm	kom	3		
5.	<b>NATPISI NA PROSTORIMA – INTERNA ULICA</b>				
	<p>Izrada i montaža – PANO SA NAZIVOM PROSTORA.</p> <p>Montaža panoa se vrši na strop interne ulice. Pano se sastoji od podkonstrukcije i dvije ploče. Podkonstrukcija se formira kao pravougaonik od NP30x30 i U15x30</p>				

	mm povezano flahom 30x5mm. Konstrukcija se dužim dijelom U profil, montira na strop – gips ploče na podkonstrukciji (aquapanel). Na podkonstrukciju se obostrano montiraju ploče sa tekstom, šarafima sa završnom kapom – inox mat. Ploče formirane od Fundermaxa ili Trespa d=6mm. Ploče su u dvoje boje, Fmax0624 i zelena0611. Montaža na jednu podkonstrukciju dva kolora. Podkonstrukcija završno bojena plastificiranjem sa odgovarajućim predradnjama u tonu po Ralu: Na donji dio podkonstrukcije, gore i dole montira se traka sa rasvjetom – led diode sa ožičenjem, napajanje iz stropa – rasvjeta interne ulice.				
	<b>Rezani tekst:</b> Na ploči se izrezuje zadani tekst u odabranom fontu mala slova – digitalnom tehniko, negativ. Na ploči se montira i dodatni tekst, pozitiv. Slova teksta su od istog materijala kao ploča. Raditi po nacrtu i dogovoru sa projektantom.				
	Dimenzije 50x30x4,2cm	kom	2		
6.	Izrada i montaža <b>NAZIV PROSTORA</b> Naziv od rezanih slova, odabrani font – pozitiv. Slova su od trespe ili max pl. d=6mm color0611. Rezanje raditi digitalnom tehnikom – mala slova. Zadani tekst se montira na podlogu – iveral, zid. Raditi po nacrtu i dogovoru sa projektantom. Tekst: caffe, garderoba, prevodioci, - oznaka stalka za ofingere – a,b,c.				
	Dimenzije h=5cm – osnovna visina slova	kom	1		
7.	Izrada i montaža <b>PLOČA SA PIKTOGRAMOM.</b> Ploča sa piktogramom se radi od Trespe ili Fundermax pl. d=6mm color Fmax – bež 0624. Lik na piktogramu se radi digitalno – negativ. Montaža za podlogu – zid sa distancerima. Piktogram: ženski, muški, kafana, zabranjeno pušenje (3x).				

	Raditi po nacrtu i dogovoru sa projektantom.				
	Dimenzije ploče 14x14 cm	kom	6		
8.	Izrada i montaža <b>PLOČA SA PIKTOGRAMOM.</b> Nabavka, izrada i montaža, modul ploča za natpise Cosign 125 mm – kopča, grey APE2. Montaža zadatog piktograma – folija u boji grafit s. rezana digitalnom tehnikom – pozitiv. Montaža ploče na podlogu – laminat, iveral. Piktogrami: ženski, muški, invalid (2x), ostava, čistačice Raditi po nacrtu i dogovoru sa projektantom				
	Dimenzije 12,5x12,5 cm	kom	5		
9.	Izrada i montaža <b>NAZIV PROSTORA</b> Naziv od rezanih slova, odabrani font – pozitiv. Slova teksta se režu u samoljepljivoj foliji. Folija za digitalno rezanje, boja – silver metalik. Naziv – mala slova, se montira na staklo i iveral. Tekst: Izvodžaci, režija, tehnika.	kom	1		
10.	Izrada i montaža <b>BORJEVI I PRIVJESCI</b> – garderoba P. Izrada i montaža pločica od transparentnog akripola d=1-2mm zadanog oblika sa graviranim brojem a1, b1, c1 – ofinger drv. Izrada i isporuka – privjesak od akripola d=6mm u boji zadanog oblika sa graviranim brojem a1, b1,c1	kom	100		
	Izrada i montaža <b>BROJEVI I PRIVJESCI</b> – garderobe I. Izrada i montaža pločica od transparentnog akripola d=1-2 mm 55. zadanog oblika sa graviranim brojem 1l, 1d – drveni stalci. Izrada i isporuka - privjesak od akrpola d=6 mm u boji, zadanog oblika sa graviranim brojem 1l, 1d, 55+55 kom	kom	110		

12.	Isto kao prethdna stava samo <b>BOKS ORMARIĆI</b> b1...	kom	50		
UKUPNO bez PDV-a					
PDV 17%					
<b><i>UKUPNO sa PDV-om</i></b>					

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade, koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikake dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedne od mogućih opcija.
6. Rok za izvođenje radova: 60 (šezdeset) dana

Aneks 3

**Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama  
BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_, izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke \_\_\_\_\_ (navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi Ugovorni organ Fonda Memorijala, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

Kandidat/ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca, u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača, da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d), na zahtjev Ugovornog organa i u roku kojeg odredi Ugovorni organ, shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje, izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju, kao da su istiniti, predstavlja kazneno djelo, predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima, kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, predstavlja prekršaj, za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također, izjavljujem da sam svjestan da Ugovorni organ, koji provodi navedeni postupak javne nabavke, shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH, u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave, zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

---

Mjesto i datum davanja izjave:

---

Potpis i pečat nadležnog organa:

---

M.P.



**Aneks 4**

**Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka a) i stav (4) Zakona o javnim nabavkama  
(„Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_, izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke

\_\_\_\_\_ (navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi Ugovorni organ Fonda memorijala, a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačke od a) do d) su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da, u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke a) na zahtjev Ugovornog organa i u roku kojeg odredi Ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje, izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima, kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama BiH, predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_

Potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača:

M.P.

\_\_\_\_\_

Aneks 5

**PISMENA IZJAVA  
IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_, izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke \_\_\_\_\_ (navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi Ugovorni organ Fonda memorijala, za koje je objavljeno Obavještenje o javnoj nabavci broj ( ako je objavljeno obavještenje): \_\_\_\_\_, u „Službenom glasniku BiH“, broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama, **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u Ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja, u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u Ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi, u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti, koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji, koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti, utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_

Potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača:

M.P.

\_\_\_\_\_

OBRAZAC POVJERLJIVIH INFORMACIJA

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica sa tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

\_\_\_\_\_  
*(ime i prezime)*

\_\_\_\_\_  
*(potpis)*

\_\_\_\_\_  
*(mjesto i datum)*

M.P.

Napomena: Povjerljivim se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. Zakona.

NAZIV I LOGO BANKE

---

**GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA**

**Datum:** .....

**Za Ugovorni organ:** .....

Informisani smo da je naš klijent, \_\_\_\_\_ [ime i adresa najuspješnijeg  
ponuđača], od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača,  
broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_. [naznačiti broj i datum odluke] odabran da potpiše, a potom i realizira  
ugovor o javnoj nabavci roba/radova/usluga \_\_\_\_\_  
[kratak opis ugovora] čija je vrijednost \_\_\_\_\_ KM.

Također smo informisani da, Vi, kao Ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantira u iznosu  
od \_\_\_\_\_% od vrijednosti ugovora, što iznosi \_\_\_\_\_ KM, slovima: \_\_\_\_\_ [naznačiti u  
brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije], da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza u  
skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, \_\_\_\_\_ [ime i adresa banke], se  
obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti, na naznačeni bankovni račun, bilo koju sumu koju zahtijevate, s  
tim što ukupni iznos ne može preći \_\_\_\_\_ [naznačiti u brojkama i  
slovima vrijednost i valutu garancije] u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji  
sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i  
ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i  
poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg  
pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na  
adresu: \_\_\_\_\_

Ova garancija stupa na snagu \_\_\_\_\_ [navesti datum izdavanja garancije].

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana \_\_\_\_\_ [naznačiti datum i vrijeme  
garancije shodno uslovima iz nacрта ugovora].

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti  
vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog  
roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat  
(BANKA)

**OBAVJEŠTENJE O NABAVCI**

**PRILOG 1**

N A C R T U G O V O R

UGOVORNE STRANE:

Fond Kantona Sarajevo za zaštitu i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen - obilježja žrtava genocida, ul. Širokac br. 22, Sarajevo, koga zastupa direktor Nurudin Džiho, dipl.pravnik, ( u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

\_\_\_\_\_ ( u daljem tekstu: Dobavljač)

PREDMET UGOVORA

**član 1.**

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na izradi i ugradnji elemenata za vizualizaciju u Multimedijalnom centru Kovači.

Radovi se izvode prema projektu i usvojenom predmjeru i predračunu sa jediničnim cijenama koji je sastavni dio ovog Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

**član 2.**

Vrijednost radova iz predmeta ovog ugovora bez PDV-a iznosi \_\_\_\_\_ KM

Vrijednost PDV-a \_\_\_\_\_ KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV-om od 17% iznosi:

\_\_\_\_\_ KM

( slovima: \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_/100KM)

**član 3.**

Ugovorni organ će Dobavljaču uplatiti avans u iznosu od \_\_\_\_ od ugovorene cijene u roku od 15 (petnaest) dana od datuma potpisivanja ugovora, nakon što Dobavljač predoči Ugovornom organu avansnu fakturu i mjenicu sa mjeničnom izjavom. Avansna isplata će se nadoknaditi oduzimajući proporcionalne iznose od redovnih isplata Dobavljaču, da bi se u punom iznosu nadoknadio do isteka roka za završavanje ugovora.

Ostatak ugovorene vrijednosti Ugovorni organ će platiti Dobavljaču nakon završetka radova po okončanoj situaciji, ovjerenoj od strane Nadzornog organa, u roku od 15 (petnaest) dana od datuma prijema iste.

#### **Član 4.**

Ugovorni organ zadržava pravo da Dobavljaču naloži izvođenje predmetnih radova fazno i isti radovi će se plaćati na osnovu privremenih situacija čija će se cijena utvrđivati na osnovu jediničnih cijena koje su iskazane i prihvaćene u ponudi Dobavljača koja je prihvaćena kao sastavni element ovog ugovora.

Naknadni radovi koji su neophodni mogu se izvesti na pismeni zahtjev nadzornog organa uz predhodno utvrđenu i od strane Ugovornog organa odobrenu cijenu i pismenu saglasnost.

Konačna vrijednost radova utvrdiće se na bazi zapisnika i ugovorenih jediničnih cijena.

### **ROK**

#### **član 5.**

Datum početka radova je datum uvođenja Dobavljača u posao, što se evidentira u građevinskom dnevniku.

Krajnji rok za završetak radova je 60 /šezdeset/ kalendarskih dana od obostranog potpisivanja ugovora.

#### **član 6.**

Ugovoreni rok se može produžiti samo:

- u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,
- u slučaju više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

#### **član 7.**

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

### **MJESTO IZVOĐENJA RADOVA**

#### **Član 8.**

Ugovorne strane su saglasne da je mjesto izvođenja radova Multimedijalni centar Kovači, ul. Širokac br.1, Sarajevo, općina Stari Grad Sarajevo.

## **OBAVEZE DOBAVLJAČA**

### **član 9.**

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan:

- da prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu susjednim objektima, saobraćaju i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuje trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
- da o svome trošku otkloni sve nedostatke koji nisu nastali na radovima krivicom Ugovornog organa;
- da na zahtjev nadzornog organa ukloni sa objekta nekvalitetan materijal;
- da po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebljenog materijala;
- da na mjestu izvođenja radova obezbijedi mjere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata,
- da održava izvedene radove do pripremanja istih.

## **NADZORNI ORGAN**

### **član 10.**

Za vršenje cjelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

## **GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA I GARANCIJA ZA KVALITET IZVEDENIH RADOVA**

### **Član 11.**

Dobavljač će u roku od 15 /petnaest/ dana, računajući od dana potpisivanja ugovora, dostaviti безусловnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora, u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom trajanja garancije do potpune realizacije ugovora.

Dobavljač će u roku od 10 /deset/ dana od internog tehničkog prijema radova dostaviti garanciju u vidu mjenice i mjenične izjave u iznosu od 5 % od vrijednosti izvedenih radova sa PDV-om za kvalitet izvedenih radova sa rokom trajanja od 2 godine plus 30 dana.

### **član 12.**

Dobavljač je obavezan da za svo vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu investicionih objekata.



Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzorni organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzornog organa.

**član 13.**

Ugovorni organ je dužan, po pismenoj obavijesti Dobavljača da je radove završio, zatražiti tehnički prijem u roku od 10 /deset/ dana, ako se nadzorni organ Ugovornog organa uvjeri da su stvoreni uslovi za tehnički prijem.

**OSTALE ODREDBE**

**član 14.**

Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 (dvije) godine, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obavezan da o svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima usljed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

**član 15.**

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Posebni Uzansi o građenju.

**član 16.**

U slučaju spora po ovom ugovoru stvarno i mjesno nadležan je sud u Sarajevu.

**član 17.**

Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih Dobavljaču pripadaju 2 (dva), Ugovornom organu 2 (dva) primjerka i Nadzornom organu 1 (jedan) primjerak.

**ZA UGOVORNI ORGAN**

**v.d. DIREKTORA**

**Suad Zijadić, prof.**

**ZA DOBAVLJAČA**

**DIREKTOR**

Broj:13-14-02-168/17

Sarajevo, \_\_\_\_\_2017.godine

Broj:

Sarajevo,



## OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

### 787-7-3-48-3-9/17

#### ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

##### I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA
IDB/JIB	4200305180002
Kontakt osoba	Amra Muminović
Adresa	Širokac 22
Poštanski broj	71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad	Stari Grad (Sarajevo)
Telefon	(033) 252-210
Faks	(033) 252-218
Elektronska pošta	javnenabavke@memorijal.com.ba
Internet adresa	www.dasenezaboravi.org.ba

##### I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Kao pod I 1.

##### I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

##### I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

###### I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

###### I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

## **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada i ugradnja elemenata za vizuelizaciju u Multimedijalnom centru Kovači

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada i ugradnja elemenata za vizuelizaciju u Multimedijalnom Centru Kovači

II 4.c. Jedinствени rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	31523200-0	Znakovi sa stalnim obavještenjima

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25640,00

**II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova**

Multimedijalni centar Kovači, Širokac br 1, Sarajevo, općina Stari Grad Sarajevo

**II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja**

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

**ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE**

**III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?**

Ne

**III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?**

Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

**III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise**

Dato u tenderskoj dokumentaciji

**III 4. Ograničenja za učešće**

Nema

**III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti**

Dato u tenderskoj dokumentaciji

**III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost**

Dato u tenderskoj dokumentaciji

**III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost**

Dato u tenderskoj dokumentaciji

**III 8. Rezervisan ugovor**

Ne

**III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima**

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

## **ODJELJAK IV: POSTUPAK**

### **IV 1. Vrsta postupka**

Konkurentski zahtjev

### **IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

### **IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju**

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

25.5.2017.

### **IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?**

Ne

### **IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?**

Ne

### **IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće**

Datum i vrijeme

25.5.2017. 14:00:00

### **IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda**

Datum i vrijeme

25.5.2017. 14:05:00

Adresa i mjesto

Širokac 22, Stari Grad, Sarajevo




# ŠEHIDSKO SPOMEN MEZARJE KOVAČI

# IZVEDBENI PROJEKAT

## MULTIMEDIJALNI CENTAR

PANO ZA OGLAŠAVANJE

OSNOVA I PRESJEK  
MJ. 1:20



ARHITEKTURA • DESIGN • INŽENJERING  
*koncept*

00987 23 21 30 14  
koncept@koncept.com  
KONCEPT d.o.o. SARAJEVO

DATUM: MAJ 2016

MULTIMEDIJALNI CENTAR  
KOVAČI

INVESTITOR: ŠIFRA

FOND MEMORIJALA ŠSM KOVAČI 01 - 05 / 16

FAZA: VIZUELIZACIJA V

NIVO: IZVEDBENI PROJEKAT

ODGOVORNI PROJEKTANT:

A. TAFRO d.l.a.

SARADNICI:

B. PRALJAK arh.

NACRT: MIERILO BR.LISTA

PANO ZA OGLAŠAVANJE 1:20 1.

OSNOVA I PRESJEK




# ŠEHIDSKO SPOMEN MEZARJE KOVAČI MULTIMEDIJALNI CENTAR

## IZVEDBENI PROJEKAT

POSTOLJE ZASTAVA

OSNOVA I PRESJEK  
M.J. 1 : 20

### POSTOLJE ZASTAVA



ARHITEKTURA • DESIGN • INŽENJERING	
<i>koncept</i>	
00397 33 21 39 14 E-mail : konceptarh@gmail.com KONCEPT d.o.o. SARAJEVO	
DATUM :	MAJ 2016
MULTIMEDIJALNI CENTAR KOVAČI	
INVESTITOR	ŠIFRA
FOND MEMORIJALA SSM KOVAČI	01 - 05 / 16
FAZA : VIZUELIZACIJA	V
NIVO : IZVEDBENI PROJEKAT	
ODGOVORNI PROJEKTANT :	
A. TAFFRO d.i.a.	
SARADNICI :	
B. PRALJAK arh.	
NACRT :	MDRILLO BR.LISTA
NOSAČ ZA ZASTAVE	1 : 20
OSNOVA I PRESJEK	2.


# ŠEHIDSKO SPOMEN MEZARJE KOVAČI

# IZVEDBENI PROJEKAT

## MULTIMEDIJALNI CENTAR

## NATPISI NA PROSTORIMA

MJ. 1 : 10



natpisi u odnosu na konstr. ram

zaljepljeno na plohu


zaljepljeno na plohu

strop GIPS

strop GIPS

strop GIPS zaljepljeno na plohu

strop GIPS




slova isječena u trespi


zaljepljeno na plohu

DETALJ

zaljepljeno na plohu



DETALJ - STROP



ARHITEKTURA • DESIGN • INŽENJERING	
<i>koncept</i>	
00397 33 21 39 14 e-mail : konceptarh@konceptarh.com KONCEPT d.o.o. SARAJEVO	
DATUM :	MAY 2016
MULTIMEDIJALNI CENTAR KOVAČI	
INVESTITOR	ŠIFRA
FOND MEMORIJALA SSM KOVAČI	01 - 05 / 16
FAZA :	VIZUELIZACIJA
NIVO :	IZVEDBENI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT :	
A. TAFRO d.a.	
SARADNICI :	
B. PRALJAK arh.	
NACRT :	MJERILO BR.LISTA
NATPISI NA PROSTORIMA	1 : 10
	3.






AMFITEATAR I AUDITORIJUM

DETALJ


NATPISI NA PROSTORIMA


MJ. 1:5

DETALJ - ZID / BRAVARARIJA /




DETALJ - STROP




	
ARHITEKTURA • DESIGN • INŽENJERING 00397 33 24 39 14 e-mail: koncepti@koncepti.com KONCEPT d.o.o. SARAJEVO	
DATUM:	MAJ 2016
AMFITEATAR I AUDITORIJUM ŠSM KOVAČI	
INVESTITOR	ŠIFRA
FOND MEMORIJALA ŠSM KOVAČI	01 - 05 / 16
FAZA : VIZUELIZACIJA	V
NIVO : IZVEDBENI PROJEKAT	
ODGOVORNI PROJEKTANT :	
A. TAFFRO d.i.a.	
SARADNICI :	
B. PRALJAK arh.	
NACRT :	MDRILLO BR.LISTA
NATPISI NA PROSTORIMA	1 : 5 3.1.

# GARDEROBA POSJETIOCA



Ø 28mm




# GARDEROBA IZVOĐAČA




# KASETE - BOKS ORAMARIĆI



markica - boks



bravica boksa



MONTAŽA


# ŠEHIDSKO SPOMEN MEZARJE KOVAČI

## MULTIMEDIJALNI CENTAR


## IZVEDBENI PROJEKAT

### NATPISI NA PROSTORIMA

SLOVA TRESPA NA ZIDU





SLOVA FOLIJA NA STAKLU




abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

FONT SF - FOURCHE

PIKTOGRAMI



PIKTOGRAMI 14x14 / trespa / na zidu  
muški WC, ženski WC, cafe, z. pušenje,  
PIKTOGRAMI 12.5 x 12.5 / tipski - modularni /  
na vratima  
muški WC, ženski WC, invalidi, ostava čišćenje

	
ARHITEKTURA • DESIGN • INŽENJERING	
00397 33 24 39 14 e-mail : konceptarfo@gmail.com KONCEPT d.o.o. SARAJEVO	
DATUM:	MAJ 2016
MULTIMEDIJALNI CENTAR KOVAČI	
INVESTITOR	ŠIFRA
FOND MEMORIJALA SSM KOVAČI	01 - 05 / 16
FAZA : VIZUELIZACIJA	V
NIVO : IZVEDBENI PROJEKAT	
ODGOVORNI PROJEKTANT :	
A. TAFFRO d.i.a.	
SARADNICI :	
B. PRALJAK arh.	
NACRT :	MJERILO BR.LISTA
NATPISI NA PROSTORIMA	3.2.